

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2022 - 30.06.2022. godine

Izvještaj o dobitku ili gubitku i ostalom ukupnom rezultatu

	01.01.2022. -30.06.2022.	01.01.2021. -30.06.2021.
	000 BAM	000 BAM
Prihodi od kamata i slični prihodi	27.027	26.564
Rashodi od kamata i slični rashodi	(3.126)	(4.977)
Neto prihodi od kamata	23.901	21.587
Prihodi od naknada i provizija	10.110	8.887
Rashodi od naknada i provizija	(2.117)	(1.962)
Neto prihodi od naknada i provizija	7.993	6.925
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1.679	841
Ukupni operativni prihodi	33.577	29.357
Troškovi zaposlenih	(9.121)	(8.768)
Troškovi amortizacije materijalne imovine	(1.162)	(1.235)
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	(1.324)	(1.180)
Ostali administrativni troškovi	(6.907)	(6.397)
Ukupni operativni troškovi	(18.514)	(17.580)
Dobit prije umanjjenja vrijednosti i rezervisanja	15.063	11.777
Neto (gubici) / povrati od umanjjenja vrijednosti za kreditne rizike	(2.700)	(2.114)
a) Finansijska imovina po amortizovanom trošku	(2.979)	(2.202)
b) Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	279	88
Rezervisanja za rizike i troškove	1.217	51
a) Rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih finansijskih garancija	1.204	51
b) Dugoročna rezervisanja za zaposlene	-	-
c) Rezervisanja za sudske sporove	13	-
Ostali operativni prihodi i rashodi	590	821
Dobici / (gubici) od prodaje nekretnina i opreme	906	1.229
Dobici / (gubici) od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(53)	-
Dobit prije oporezivanja	15.023	11.764
Porez na dobit za godinu	(1.352)	(1.058)
Dobici / (gubici) po osnovu odloženih poreza	196	4
Ukupan porez	(1.156)	(1.054)
Dobit za period	13.867	10.710
Ostali ukupni rezultat, neto od poreza na dobit		
Stavke, koje mogu biti naknadno reklasifikovane u dobitke ili gubitke:		
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	1.021	248
Neto (gubitak) / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	5.718	(178)
Neto (gubitak) / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(279)	(87)
Neto (gubitak) / dobitak perioda priznati direktno u kapitalu	21	-
Ukupni rezultat za period - dobit	20.348	10.693
	BAM	BAM
Zarada po akciji	100,01	77,24

Izvještaj o finansijskom položaju

	30.06.2022.	31.12.2021.
	000 BAM	000 BAM
Imovina		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	198.302	170.222
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	908	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	99.063	241.987
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.198.164	1.225.683
a) Obavezna rezerva kod Centralne banke	116.934	131.103
b) Krediti i potraživanja od banaka	74.247	64.742
c) Krediti i potraživanja od komitenata	1.006.983	1.029.838
Materijalna imovina	21.925	21.871
Nematerijalna imovina	11.307	11.799
Tekuće poresko sredstvo - više plaćen porez na dobit	-	-
Odložena poreska sredstva	837	569
Ostala aktiva	3.055	4.944
Ukupno imovina	1.533.561	1.677.075

Obaveze		
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.226.031	1.394.688
a) Depoziti i krediti od banaka	120.840	154.987
b) Depoziti i krediti od komitenata	1.103.729	1.237.924
c) Obaveze po osnovu zakupa	1.462	1.777
Poreske obaveze	1.062	931
a) Tekuće poreske obaveze	402	385
b) Odložene poreske obaveze	659	546
Ostale obaveze	25.329	19.342
Rezervisanja za rizike i troškove	4.208	5.531
a) Rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih finansijskih garancija	2.479	3.683
b) Dugoročna rezervisanja za zaposlene	362	362
c) Rezervisanja za sudske sporove	1.367	1.486
Ukupno obaveze	1.256.630	1.420.492
Kapital i rezerve		
Akcijski kapital	97.055	97.055
Emisiona premija	373	373
Zakonske rezerve	9.706	9.706
Rezerve kapitala	43.222	43.001
Regulatorne rezerve za kreditne gubitke	-	(5.076)
Rezerve vrednovanja	2.783	(3.677)
Zadržana zarada	109.925	89.859
Neto dobit za period	13.867	25.342
Ukupno kapital i rezerve	276.931	256.583
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1.533.561	1.677.075
Vanbilans		
Neopozive obaveze za kredite	104.149	116.175
Izdate garancije	126.166	118.810
Akreditivi	3.707	4.075
Ukupno vanbilans	234.022	239.060

Izvještaj o tokovima gotovine

	01.01.2022. -30.06.2022.	01.01.2021. -30.06.2021.
	000 BAM	000 BAM
Tok gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prihodi od kamata i slični prihodi	27.027	26.564
Rashodi od kamata i slični rashodi	(3.126)	(4.977)
Prihodi od naknada i provizija	10.110	8.887
Rashodi od naknada i provizija	(2.117)	(1.962)
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1.679	841
Ostali administrativni troškovi	(16.028)	(15.165)
Ostali prilivi / (odlivi)	1.444	2.050
1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti	18.993	16.242
Promjene u poslovnoj imovini i obavezama		
Promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku		
Obavezna rezerva kod Centralne banke	14.169	(9.891)
Kredit i potraživanja od banaka	(9.506)	3.571
Kredit i potraživanja od komitenata	21.206	(33.427)
Promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		
Depoziti i krediti od banaka	(34.148)	(177.957)
Depoziti i krediti od komitenata	(134.194)	122.279
Obaveze po osnovu zakupa	(315)	(313)
Ostala aktiva	825	2.248
Ostale obaveze	5.987	-
2. Neto promjene u poslovnoj imovini i obavezama	(135.976)	(93.490)
3. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (1+2)	(116.983)	(77.248)
4. Porez na dobit - plaćeni	(1.335)	(121)
5. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (3+4)	(118.318)	(77.369)
Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti		
Materijalna imovina	(737)	(467)
Nematerijalna imovina	(1.433)	(1.185)
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	148.568	(21.767)
Isplata dividende	-	-
6. Neto tok gotovine iz ulagačkih aktivnosti	146.398	(23.419)
7. Neto povećanje / (smanjenje) gotovine (5+6)	28.080	(100.788)
8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	170.222	164.663
9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (7+8)	198.302	63.875

Izvještaj o promjenama na kapitalu

	Akcijski kapital	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Rezerve kapitala	Regulator. rezerve za kreditne gubitke	Rezerve vrednovanja	Zadržana zarada	Neto dobit za godinu	Ukupno
	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM
Stanje na dan 1. januar 2021.	97.055	373	9.706	42.897	(5.076)	5.133	88.345	16.178	254.611
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	-	16.178	(16.178)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	-	(14.780)		(14.780)
Prenos u rezerve	-	-	-	104		-	(104)		
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-		25.342	25.342
Ostali ukupni rezultat									
Neto (gubitak) / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(6.327)	-	-	(6.327)
Neto (gubitak) / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(2.147)	-	-	(2.147)
Neto (gubitak) / dobitak perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	220	-	220
Efekti revalorizacije materijalne imovine	-	-	-	-	-	(336)	-	-	(336)
Stanje na dan 31. decembar 2021.	97.055	373	9.706	43.001	(5.076)	(3.677)	89.859	25.342	256.583
Raspodjela dobiti	-	-	-		-	-	25.342	(25.342)	-
Isplata dividende	-				-	-	-	-	-
Prenos u rezerve	-			221	5.076	-	(5.297)	-	
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	13.867	13.867
Ostali ukupni rezultat									
Neto (gubitak) / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	5.718	-	-	5.718
Neto (gubitak) / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(279)	-	-	(279)
Neto (gubitak) / dobitak perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	21	-	21
Efekti revalorizacije materijalne imovine	-	-	-	-	-	1.021	-	-	1.021
Stanje na dan 30. juni 2022.	97.055	373	9.706	43.222	-	2.783	109.925	13.867	276.931

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCIMA				
UniCredit Bank a.d. Banja Luka Marije Bursać br. 7, 78 000 Banja Luka Telefon: + 387 51 243 200 Telefaks: + 387 51 212 830 S.W.I.F.T. BLBABA22 E-mail: info-bl@unicreditgroup.ba Internet: www.unicreditbank-bl.ba	NADZORNI ODBOR: Pasquale Giamboi, predsjednik Daniel Svoboda, zamjenik predsjednika Margherita Giulia Cerqui, član Vedran Stanetić, član Zoran Vasiljević, član	ODBOR ZA REVIZIJU: Jelena Poljašević, predsjednik Ante Križan, član Graziana Mazzone, član	UPRAVA BANKE: Gordan Pehar, predsjednik Uprave Banke Željko Kišić, član Uprave Banke Dragana Janjić, član Uprave Banke Jasminka Bajić, član Uprave Banke Roland Viskupić, član Uprave Banke Diana Bevanda, član Uprave Banke	Interni revizor: Senka Prešečan Eksterni revizor: KPMG B-H d.o.o. za reviziju Sarajevo Akcionari, koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: 1. UniCredit S.p.A. Italija 99,5838% Poslovnu mrežu UniCredit Bank a.d. Banja Luka na dan 30.06.2022. godine čine Centrala u Banjoj Luci sa sjedištem u ulici Marije Bursać broj 7 i 35 filijala (31.12.2021: Centrala i 35 filijala). Na dan 30.06.2022. godine Banka je imala 430 radnika (31.12.2021: 437 radnika).

Napomena:

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2022 - 30.06.2022. godine u skraćenom obliku je objavljen na internet stranici Banke: **www.unicreditbank-bl.ba** i na internet stranici Banjalučke berze a.d. Banja Luka: **www.blberza.com**.